

BETWERE WO DIN MA AFE 2019



**εβε γε wo
nwanwa...**

**hwe a γε γε wo benya apomuden
ntotoes a ne boɔ wo fam ho.**

εwo NY State Asuee a εhwe apomuden so:

- Baabi pa a wo be nya nhyehyee mapa ahodoɔ a efiri nnwumakuo akeseε a wɔmo wo din.
- Ye boa tua ntotoes a wo beyi no ho ka
- Ntotoes a Ehiayie dema ankornkore a wcn sikasjm wc fcm

**εnye den σε wo βεtwere wo din. Ma nsem wei
nye krado mma wo w'abusua nii biara:**

- Awoda
- Wo Social Security nɔma, anaa atutenafoc a wɔwo tumi nkrataa no, wɔn nkrataa no nɔma, σε wɔwo bi a
- Obiara a wɔwo w'abusua mu, adwuma a wye ne n'akatua ho nsem

 **1-855-355-5777 anaa TTY: 1-800-662-1220**

 **nystateofhealth.ny.gov**

 **Wo ne nipa a wbe boa wo**

TOA SO >

Ntotoeε a Ehia paa

Ntotoeε a Ehiayie no yi papa ma New Yorkfoc a wcn sikasjm wc fcm. Ebi mo wɔ hɔ a, ne boɔ ennuru dollar baako mpo. Ebi wɔ hɔ a, wo ntua hwee.

Yɛn NTETE WO, nti ntotoeε no hye asee tua apomuden ho ka ntɛm so. NTOTOEε Ehia paa no ma wo nea apomuden ntotoeε afoforo no ma no ara bi:

- dokota nsrahwε, a nimdefoɔ nso ka hoo
- nhwehwɛmuu a wo dokota na ahyɛsɛ yɛ
- aduro a wɔmo agye ato mu
- ayarefoɔ a yɛ gye no to hɔ ɛne wɔn a wɔba kɔ fie hwe wɔ ayaresabea

ɛwɔ NTOTOEε Ehia paa no mu no, deɛ wotua no de ma apomuden nhyehyɛɛ no — a ɛyɛ wo fa no — nso wɔ fam. ɛna ɛto da a ɛyɛ \$0.

ɛna wo ntua hwee wɔ nhyehyɛɛ a ɛma wo apomuden bi te sɛ dokota nhwehwɛmuu ne mfeefeemu.

Twɛɛ wo din wc Ntotoeε a Ehiayie no ɛne. Yj-bie din twɛrj no AFE MU NO NYINAA

☎ **1-855-355-5777 anaa TTY: 1-800-662-1220**

🖱 **nystateofhealth.ny.gov**

👤 **ɛnam nipa a yɛn nnye ne hwee**

Mmoa wɔ wo ankasa wo kasa mu.



NY State of Health no di Aman mmara a ɛfa nnipa fahoodie ho ɛne mantam no mmara a edimu mu nyinaa so na enyina wo nnipa su, wo ahosuo, ɔman a wo fri mu, wo gyidie/ wo som, wo bobɛasu, wo mfee, wo awaresem/abusuasem wo dɛmdie, sɛ polisi akyere wo pɛn, sɛ wo ako da aban mu da, sɛdɛɛ wo si fa hunu wo ho, wo nna mu nsem, wo nnipadua su a wonya fri awoɔ ntoatoasoɔ mu, sɛ wo ako sogya pɛn, sɛ y'ayɛ wo ayakayakadeɛ wo efie pɛn ɛne/anaa sɛ wonso wo yɛɛ bi tuaka.